

# Jasmina Ibrahimpašić

Jasmina Ibrahimpašić je rođena 1998. godine u Tešnju. Osnovnu školu „Kulin Ban“ pohađala je na Tešanjci, a veći dio svog djetinjstva provela je u okolini Tešnja i Doboja, kao i na Dobrinji u Sarajevu.

Nakon osnovne škole, upisala je tešanjsku gimnaziju „Musa Ćazim Ćatić“ te se početkom oktobra 2013. godine preselila u Sarajevo s porodicom, gdje je svoje školovanje nastavila u Drugoj gimnaziji Sarajevo.

Po završetku srednje škole, upisala je Pravni fakultet na Univerzitetu u Sarajevu, te je 2022. godine stekla titulu bachelora prava.

Svoje srednjoškolske godine obilježila je aktivizmom u raznim organizacijama, kao što su Asocijacija srednjoškolaca/ki u Bosni i Hercegovini i Evropski parlament mladih u Bosni i Hercegovini, dok je na fakultetu učestvovala u radu Evropskog udruženja studenata/ica prava u Sarajevu.

Svoje slobodno vrijeme provodi čitajući knjige na Vilsonovom šetalištu, gledajući korejske drame iz udobnosti svog kreveta ili pišući poeziju.

Omiljena pjesnikinja joj je Desanka Maksimović.

Povremeno se prepušta svijetu fotografije i slikanja na platnu.

● Kad se sretnemo na onom svijetu ●

## *NARANDŽE I MANDARINE*

*Tri narandže stoje u tanjiru  
na starom drvenom stolu.  
Uzimaš kuhinjski nož,  
miris citrona osjeti se u holu.*

*Pola narandže meni,  
ostatak tebi.  
Smiješ se, obraz mi se rumeni.  
Skidam gorki bijeli ogrtač.*

*Oblačimo kapute mekane  
i ljubimo se na pragu kuće.  
Sa čežnjom gledam rascjepkane  
izdisaje što bježe s tvojih usana.*

*Sjedimo u autu do grla zakopčani.  
Na staklu, mraz polako ostavlja svoju šaru.  
Kora od mandarine leži razvučena  
po šalter tabli, ti pališ cigaru.*

*Vozimo se niz brdo oprezno.  
Slatki, sočni miris znak je blizine.  
Tvoji topli prsti krzaju mi usne  
sa svakim komadom mandarine.*

*Zubi nam se cvokoću,  
smijem se nad upravljačem.  
Hraniš me kasno noću,  
ja jedem mandarinu s bijelim ogrtačem.*

*PAUKOVA NIT*

*Mama mi nikada nije pričala  
da odrastanje znači smrt;  
da ovaj lijepi život je surov i škrt  
i da prijatelji ne ostaju dugo u mom vrtu  
koliko god se na njihov odlazak meškoljila.*

*Nije mi pričala ni priču  
o nesuđenoj paukovoju niti  
i uspomenama što blijedo izmiču  
pod rukama korjenitim.*

*Mama mi nikada nije rekla  
da ne gledam stare slike prijatelja  
preko slomljenog stakla  
jer kada prođe prva smrtna nedjelja  
tad crna suza odveć je potekla.*

*Jer bol oštra od nesuđene paukove niti  
duboko u srce seže kada ljudi odlaze;  
bilo da sami preko crnog praga prelaze  
ili da im smrt prenosi kovčegom život prekinuti.*